

NOTICE OF APPLICATION FOR AN ENVIRONMENTAL AUTHORISATION AND WATER USE LICENCE FOR THE PROPOSED GOD'S WINDOW SKYWALK PROJECT

MAPULANA
canyon

ZUTARI
IMPACT. ENGINEERED.


PROJECT DESCRIPTION

Mapulana Canyon (Pty) Ltd, the Applicant, in partnership with the Mpumalanga Tourism and Parks Agency (MTPA) via a Public Private Partnership Agreement intends to develop a new state of the art tourist facility at God's Window. God's Window is in the Blyde River Canyon Nature Reserve, which is managed by the MTPA since it is a Protected Area. The land of the entire Reserve has been claimed by four communities. The claimant communities are represented by four Communal Property Associations (CPAs) who, together, form the Blyde Valley 04 CPAs. The four claimant communities are represented by the Maorabjang, Moletelle, Sethare, and Mahubahuba a Bokone CPAs.

It is proposed that the God's Window Skywalk Project is managed by a Special Purpose Vehicle involving the CPAs in partnership with the MTPA and other project developers. Thus, the abovementioned Public Private Partnership Agreement has been entered into with Motsamayi Tourism Group (Pty) Ltd for the design, finance, build, operation and transfer of the God's Window Skywalk.

Zutari (Pty) Ltd was appointed by Mapulana Canyon as the independent Environmental Assessment Practitioner (EAP) to undertake a Basic Assessment and manage the applications for an Environmental Authorisation (EA) and Water Use Licence (WUL) for this project. These applications are required in terms of the National Environmental Management Act (Act No. 107 of 1998) (NEMA) and its EIA Regulations (Government Notices [GN] R982, R983 and R985 of 2014 as amended in 2017), and the National Water Act (Act No. 36 of 1998) (NWA), respectively.

LOCATION



The project is proposed at God's Window on the remainder of the farm De Houtbosch 503 KT and Portion 2 of the farm Lisbon 531 KT. This is in the Thaba Chweu Local Municipality in the Ehlanzeni District Municipality of the Mpumalanga Province.

If you would like to register as an Interested and Affected Party (I&AP) to receive information, if you want to comment on the project, or if you have any questions, please contact us via any of the following channels:

PPP@zutari.com +27 12 427 2235 PO Box 74381, Lynnwood Ridge, Pretoria, 0040

Should you wish to access the full Draft BAR and WULA report, please use the following link: <https://zutari.com/gods-window/>

Please submit your comments no later than Monday, 19 September 2022 for the Draft BAR and no later than Monday, 17 October 2022 for the water uses. Hardcopies of the reports can be viewed at Thaba Chweu Local Municipality Graskop Administration Unit; Bushbuckridge Tourism and Information Centre; and the God's Window security office.


TLHALOŠO YA PROTŠEKE

Mapulana Canyon (Pty) Ltd, yeo e šomago mmogo le Mokgatlo wa Diphaka le Mpumalanga Tourism (MTPA) go dirišwa Tumelelano ya Tšhomisanommogo ya Setšhaba le Praebete e ikemišeditše go hlama lefelo la bokgabo bja pušo bja go thora kua God's Window. Tlhabollo ye e tla akaretša (eupša ga ya felelle go) skywalk, leporogo la lefaufaung, mabenkele a dijo le mafelo a go iketla, holo, diofisi tša bolaodi gotee le go kaonefatša ditsela tšeо go sepelwago go tšona. God's Window e ka gare ga Blyde River Canyon Nature Reserve, yeo e laolwago ke MTPA ka ge e le Lefelo leo le Šireleditšwego. Naga yeo e filwe bolaodi bja metse e mene. Metse yeo e emelwa ke mekgatlo e mene ya Communal Property Associations (CPAs) yeo ka moka ga yona e bopago Blyde Valley 04 CPAs. Metse yeo e mene e emelwa ke Maorabjang, Moletelle, Setlhare, le Mahubahuba a Bokone CPAs. Go šišintšwe gore Protšeke ya God's Window Skywalk se laolwe ke Sefatanaga sa Morero o Kgethegilego woo o akaretšago CPAs yeo e šomago mmogo le MTPA gotee le bahlami ba bangwe ba protšeke. Ka go realo, tumelelano yeo go boletšwego ka yona ka mo godimo ya Setšhaba le Praebete e tsentšwe ka go Motsamayi Tourism Group (Pty) Ltd bakeng sa bokgabo, tša ditšelete, go aga, go šoma le go romelwa ga God's Window Skywalk.

Zutari (Pty) Ltd e kgethilwe ke Mapulana Canyon bjalo ka Modiriši wa Tekolo ya Tikologo yo a ikemetšego (EAP) go swaragana le Tekolo ya Motheo le go laola dikgopelo bakeng sa Bolaodi bja Tikologo (EA) le Laesense ya Tirišo ya Meetse (WUL) mabapi le protšeke ye. Dikgopelo tše di a nyakega ka go dumelelana le Molao wa Taolo ya Tikologo ya Bosetšhaba (Molao wa bo. 107 wa 1998) (NEMA) gotee le Melao ya yona ya EIA (Ditsebišo tša Pušo [GN] R982, R983 le R985 wa 2014 ka ge o fetotšwe ka 2017), gotee le Molao wa Meetse a Bosetšhaba (Molao wa bo. 36 wa 1998) (NWA), ka go latelana.

LEFELO

Protšeke ye e šišintšwe kua God's Window go polase ye e šetšego ya De Houtbosch 503 KT le Karolo ya bobedi ya polase ya Lisbon 531 KT. Wo ke Mmasepala wa Selegae wa Thaba Chweu ka Mmasepaleng wa Selete wa Ehlanzeni wa Profense ya Mpumalanga.



KA MOO O KA KGATHAGO TEMA

Ge e ba o nyaka go ingwadiša bjalo ka Mokgatlo wo o Amegago gape o na le Kgahlego (I&AP) gore o hwetše tshedimošo, ge e ba o nyaka go tsenya ditlhalošo mo protšekeng ye, goba ge e ba o na le dipotšišo le ge e le dife, o kgopelwa go ikgokaganye le rena ka ditsela tše di latelago

PPP@zutari.com	O kgopelwa go romela ditshwayatshwayo tša gago e sego ka morago ga Mantaga wa di 19 September 2022 go kakanyo ya pego ya tekolo ya motheo gomme bakeng sa tirišo ya meetse e se romelwe ka morago ga Mantaga wa di 17 October 2022
+27 12 427 2235	Ge e ba o nyaka go hwetše Kakanywa ya Pego ya Tekolo ya Motheo e feletšego, o kgopelwa go diriša linki e latelago: https://zutari.com/gods-window/ . Dikopi tša dipego di ka bonwa kua Mmasepala wa Selegae wa Thaba Chweu, Lekala la Taolo la Graskop Administration Unit; Bushbuckridge Tourism le Lefelo la Tshedimošo; le God's Window Security Office.
PO Box 74381, Lynnwood Ridge, Pretoria, 0040	